

_____ (prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)

_____ (adresa)

_____ (broj telefona)

REZEVIĆI d.o.o.
[REDACTED]
[REDACTED]

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

OPŠTINA BUDVA

Primijeno: 09-06-2023

Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
UPI-22-332/23-70/1				

Služba glavnog gradskog arhitekta

(organ nadležan za postupanje)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

(član 167 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Obraćam se zahtjevom za izdavanje potvrde o usklađenosti spoljnog izgleda bespravnog objekta sa smjernicama planskog dokumenta.

Objekat se nalazi na katastarskoj parceli broj 1485 KO REZEVIĆI I

KO REZEVIĆI I, urbanistička parcela, broj UP 3

u zahvatu LSL Krstac
(planski document)

Vlasnik objekta REZEVIĆI d.o.o.

PRILOG:

- Fotografije svih fasada objekta izrađene u jpg formatu minimalne rezolucije 2 megapiksela.
- Rješenje o legalizaciji bespravnog objekta
- LAT u iznosu od 3 €, na ž.r. 510-8176777-39

Budva 080623
(mjesto i datum)

[REDACTED]
[REDACTED]

(podnositelj zahtjeva)





CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj

Trg sunca br. 3, 85310 Budva, Crna Gora, tel: +38233451287, e-mail: urbanizam.bd@budva.me

Broj: 06-062-U-1552/14-2018

Budva, 12.04.2023. godine

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, postupajući po zahtjevu "REŽEVIĆI" D.O.O KOTOR, broj 06-062-U-1552/1 od 06.07.2018. godine, a na osnovu člana 154 stav 3 i člana 158 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23) i člana 18 i 116 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), d o n o s i

R J E Š E N J E

1. ODOBRAVA SE "REŽEVIĆI" D.O.O KOTOR iz Kotora, legalizacija bespravnog pomoćnog objekta br. 1, neto pov. 15 m², spratnosti P izgrađenog na kat. parceli br. 1485 KO Reževići I, koja čini dio urb. parcele br. UP3, u zahvatu LSL "Krstac".
2. Danom izvršnosti rješenja o legalizaciji stiču se uslovi za upis podataka iz rješenja o legalizaciji bespravnog pomoćnog objekta br. 1 u katastar nepokretnosti.
3. Sastavni dio ovog rješenja je akt - Smjernice v.d. Glavnog gradskog arhitekta, broj 22-332/22-67/1 od 06.04.2023. godine, za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnog pomoćnog objekta br. 1, spratnosti P, izgrađenog na kat. parceli br. 1485 KO Reževići, na dijelu urbanističke parcele UP3, u zahvatu LSL "Krstac".
4. Podnosilac zahtjeva je dužan uskladiti spoljni izgled pomoćnog objekta sa smjernicama iz tačke 3 dispozitiva ovog rješenja u roku od 3 (tri) godine od dana izvršnosti rješenja o legalizaciji.

O b r a z l o ž e n j e

"REŽEVIĆI" D.O.O KOTOR iz Kotora, obratili su se ovom Sekretarijatu, zahtjevom broj 06-062-U-1552/1 od 06.07.2018. godine, za legalizaciju bespravnog pomoćnog objekta, spratnosti P, izgrađenog na katastarskoj parceli broj 1485 KO Reževići I.

U postupku donošenja ovog rješenja dostavljena je sljedeća dokumentacija i dokazi:

- Elaborat originalnih terenskih podataka - snimanje i etažna razrada objekta na kat. parcelama br. 1482, 1483, 1484, 1485, 1486 i 1489 KO Reževići I, koji je urađen od strane "Geo&Arh Projekt" doo Podgorica, zaveden u Upravi za nekretnine - PJ Budva, pod brojem 953-104-2934 od 06.07.2018. godine, i isti je ovjeren 07.12.2018. godine
- Izvještaj revidenta "Spitfajer" d.o.o. Podgorica, br. L-60 od 17.08.2021. godine, o postojanju bespravnog objekta br. 1, pomoćnog objekta i garaže na orto foto snimku i usklađenosti izgrađenih bespravnih objekata sa osnovnim urbanističkim parametrima i/ili smjernicama važećeg planskog dokumenta, u kojem je konstatovano:

- Izvještajem je utvrđeno da su postojeći bespravni stambeni objekat br. 1, pomoćni objekat br. 2 – garaža, na kat. par. br. 1489 KO Reževići I i pomoćni objekat na kat. parceli br. 1485 KO Reževići I, koje čine dio urbanističke parcele broj 3 u zahvatu LSL “Krstac”. Površina urb. parcele br. 3 po elaborate parcelacije po DUP-u iznosi 2.706 m², od čega je 2.701 m² u svojini “Reževići” doo Kotor.
 - U izvještaju se navodi da zadati urbanistički parametri za ovu urbanističku parcelu iznose: indeks zauzetosti 0,20; indeks izgrađenosti 0,38; maksimalna dozvoljena BRGP iznosi 1.038 m², spratnost objekata: stambeni P+2 i dva pomoćna objekta P, a da ostvareni urbanistički parametri iznose: indeks zauzetosti 0,20 (stambeni objekat - 472 m² + pomoćni objekat – garaža - 55 m² + pomoćni objekat - 24 m²; ukupna površina pod objektima 551 m²); indeks izgrađenosti 0,29; BRGP objekta br. 1 iznosi 773 m², spratnost objekta br. 1: Su (nestambeno) + P+2, spratnosti oba pomoćna objekta je P.
Revident je konstatovao da su izgrađeni objekti prepoznati i zadržani planom u istim horizontalnim i vertikalnim gabaritima i označeni kao 1 postojeći objekat, 1 pomoćni objekat i 1 objekat garaža.
 - U dijelu usklađenosti objekata namjena objekata sa namjenom parcele odnosno lokacije, revident je utvrdio da se izgrađeni objekat nalazi u zoni koja je u LSL “Krstac”, označena kao zona turističko naselje - vila.
 - U dijelu usklađenosti izgrađenih objekata sa građevinskom i regulacionom linijom, odnosa sa susjednim parcelama i pozicije objekta u odnosu na javne površine, revident je utvrdio da je stambeni objekat u granicama zadate građevinske linije.
 - Revident je takođe utvrdio da se objekti koji su predmet legalizacije ne nalaze u zoni zaštite nepokretnih kulturnih dobara i njihove zaštićene okoline.
- Izjava revidenta “Spitfajer” d.o.o. Podgorica, od 17.08.2021. godine, da su naprijed navedeni objekti izgrađeni u skladu sa osnovnim urbanističkim parametrima i/ili smjernicama važećeg planskog dokumenta LSL “Krsac” – Reževići;
- Izjava “REŽEVIĆI” d.o.o. Kotor da su odgovorni za direktnu ili indirektnu štetu pričinjenu trećim licima nastalu upotrebom objekta, izgrađenog na kat. parceli br. 1485 KO Reževići I, ovrjena kod notara Vukčević Slavke iz Budve, br. OV br. 13677-2/2022 od 12.10.2022. godine
- Potvrda Službe za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – urbana sanacija, broj UPUV 11-419/22-91/2 od 05.12.2022. godine, kojim se potvrđuje da je firma “REŽEVIĆI” D.O.O KOTOR, u cjelosti izmirila naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - urbana sanacija, za bespravni objekat br. 1, neto površine 15,29 m², spratnosti P, zona II, na kat. parceli br. 1485 KO Reževići I, u zahvatu LSL - a “Krstac” - Reževići;

- Potvrda "Regionalni vodovod Crnogorsko primorije" d.o.o Budva, broj 23-3148/10, od 05.09.2022. godine, da je investitor "REŽEVIĆI" D.O.O KOTOR, platio naknadu od 80%, iz člana 22 Zakona o regionalnom vodosnadbijevanju Crnogorskog primorija, povodom legalizacije bespravnog pomoćnog objekta br. 1, izgrađenog na kat. parceli br. 1485 KO Reževići I, a po obračunu broj 380/22 od 19.08.2022. godine;
- Potvrda Uprave lokalnih javnih prihoda, broj UPUV-21-411/22-1457/2 od 05.12.2022. godine, da je investitor izmirio obavezu od 20% u pogledu plaćanja naknade za izgradnju regionalnog vodovodnog sistema;
- Akt - Smjernice v.d. Glavnog gradskog arhitekta, 22-332/22-67/1 od 06.04.2023. godine, za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnog pomoćnog objekta br. 1, spratnosti P, izgrađenog na kat. parceli br. 1485 KO Reževići, na dijelu urbanističke parcele UP3, u zahvatu LSL "Krstac";
- List nepokretnosti - prepis broj 401 od 03.03.2023. godine, izdat od Uprave za katastar i državnu imovinu PJ – Budva, prema kojem je kao nosilac prava svojine na zemljištu na kat. parceli broj 1485 KO Reževići I i kao nosilac prava svojine na pomoćnom objektu br. 1, izgrađenom na predmetnoj parceli, u cjelosti upisan "Reževići" d.o.o Kotor, a u rubrici "Podaci o teretima i ograničenjima" – "Opis prava" upisana je dana 25.03.2019. godine, zabilježba za pomoćnu zgradu br. 1, "prekoračenje dozvole".

Ovaj Sekretarijat zaključuje da je zahtjev za izdavanje rješenja o legalizaciji bespravnog pomoćnog objekta br. 1, broj 06-062-U-1552/1 od 06.07.2018. godine, osnovan, iz sljedećih razloga:

Članom 154 stav 3, 4, 5, 6 i 7 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), propisano je da rješenje o legalizaciji donosi nadležni organ lokalne uprave, te da se rješenje o legalizaciji može izdati za bespravni objekat koji je izgrađen u skladu sa osnovnim urbanističkim parametrima važećeg planskog dokumenta donesenog do stupanja na snagu ovog Zakona odnosno u roku iz čl. 217 i 218 ovog Zakona. Osnovni urbanistički parametri su: namjena, indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji.

Rješenje o legalizaciji bespravnog objekta obavezno sadrži smjernice za usklađivanje spoljnog izgleda objekta iz planskog dokumenta, sa rokom usklađivanja od tri godine od dana izvršnosti rješenja.

Članom 158 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), između ostalog, propisano je da radi legalizacije objekta koji je izgrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom donesenim do stupanja na snagu ovog zakona odnosno u roku iz čl. 217 i 218 ovog zakona, nadležni organ lokalne uprave dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema dokumentacije iz člana 156 ovog zakona, uputi poziv podnosiocu dokumentacije iz člana 156 ovog zakona da u roku od 120 dana, od dana prijema poziva, dostavi:



- 1) dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za urbanu sanaciju;
- 2) dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja posebne naknade na investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja (u daljem tekstu: posebna naknada);
- 3) izjava vlasnika objekta ovjeren od strane ovlaštenog lica da je odgovoran za štetu pričinjenu trećim licima nastalu upotrebom objekta.

Imajući u vidu naprijed navedeno, utvrđeno je da je predmetni objekat izgrađen u skladu sa urbanističkim parametrima važećeg planskog dokumenta, te su se, u skladu sa članom 158 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), stekli uslovi za izdavanje rješenja o legalizaciji bespravnog pomoćnog objekta br. 1, na kat. parceli broj 1485 KO Reževići I, te je i odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti posebna žalba Glavnom administratoru Opštine Budva, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se taksira sa 4,00 € uplatom na žiro račun Opštine Budva br. 510-8176777-39, a predaje se preko ovog Sekretarijata.

**Rukovodilac Sektora za opšte,
pravne i kadrovske poslove
Desa Simović, dipl. pravnik**

9.0. v.d. SEKRETAR,
Stevo Davidović



Dostavljeno:

- „REŽEVIĆI“ D.O.O KOTOR;
- Upravi za katastar i državnu imovinu - PJ Budva;
- Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje;
- U dosije predmeta;
- Arhivi.



Crna Gora
Opština Budva

Služba glavnog gradskog arhitekta

Trg Sunca broj 3, Budva, Crna Gora, Telefon: +382 33 403 820, arhitekta@budva.me

Broj: 22-332/22-67/1
Budva, 06.04.2023.godine

Za: Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj

Veza: Akt broj: 06-062-U-1552/13-2018 od 09.03.2023.godine
Predmet: Odgovor na zahtjev za izdavanje smjernica

Aktom broj 06-062-U-1552/13-2018 od 09.03.2023.godine, obratili ste se Glavnom gradskom arhitekti zahtjevom za izdavanje smjernica za postupak legalizacije bespravnog pomoćnog objekta br.1, spratnosti P, izgrađenog na dijelu k.p. 1485 KO Reževići, na dijelu urbanističke parcele UP3, u zahvatu LSL "Krstac" („Službeni list CG – opštinski propisi" br: 11/12).

Glavni gradski arhitekta Vam ovim putem nakon razmatranja vašeg zahtjeva, a u skladu sa članom 154 Zakona o planiranju prostora i izgradnje objekata („Službeni list Crne Gore" br: 64/17, 44/18, 63/18,11/19 i 82/20), dostavlja smjernice za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnog objekta.

SMJERNICE:

Za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnog pomoćnog objekta br.1, spratnosti P, izgrađenog na dijelu k.p. 1485 KO Reževići, na dijelu urbanističke parcele UP3, u zahvatu LSL "Krstac".

Planirana namjena po LSL "Krstac":

T2 – Turističko naselje - vila (planirana spratnost P+2,P,P, - planirani indeks zauzetosti je 0.20, a planirani indeks izgrađenosti je 0.38)

Uslovi za arhitektonsko oblikovanje:

Arhitektura objekata mora imati formu tradicionalne arhitekture, mora biti reprezentativna, uklopljena u prirodni ambijent, upotrebu tradicionalnih materijala i detalja. Namjena prostora je turizam. Izgradnja koja podrazumjeva potpunu ambijentalnu perfekciju.

Fasade treba da budu oblikovane u tradicionalnom maniru u kombinaciji visoko kvalitetnih prirodnih materijala kao što su domaći grubo klesani kamen (fasada 50% kamen). Upotreba kvalitetnog drveta za stolariju i pergole. Ako postoji omalterisani dio fasade obojiti u bež ili mliječno bijelu boju. Ograde na terasama pune u kombinaciji sa kovanim gvoždem. Isključuje se upotreba betonskih balustera.

Krovovi su ravni, kosi - dvovodni ili kombinacija jednovodnih i dvovodnih, krovni pokrivač ćeramida ili mediteran crijep, a nagibi krovnih ravni 18-23°.

Uslovi za pejzažno oblikovanje urbanističke parcele:

Veliku pažnju treba posvetiti zelenilu oko ovakve vrste objekata, predvidjeti primorsko rastinje i njihovu sadnju i održavanje. Površina nezastrih, ozelenjenih površina mora da iznosi najmanje 50% površine parcele. Zelenilo treba da bude reprezentativno, koristiti autohtone vrste i vrste mediteranskog podneblja. Primjenivati tradicionalan način uređenja testerastih parcela (terase, pergole sa puzavicama, stepeništa, podzide, kamene ograde, ukrasne biljke, masline, agrumi). Za zasjenu korisite pergole sa dekorativnim puzavicama. Formirati kvalitetne travnjake otporne na sušu i gaženje. Ograde mogu biti od biljnog materijala (žive ograde) ili od čvrstog materijala (kamen) u kombinaciji sa odgovarajućom vegetacijom kao što su puzavice i žbunaste vrste.

Očuvati prirodnu konfiguraciju terena, a denivelaciju riješiti testerasto sa podzidama i stepenicama. Podzide raditi od kamena u skladu sa tradicionalnim načinom obrade (suhozid ili sa upuštenim spojnicama).

Uslovi za ograđivanje urbanističke parcele:

Urbanističke parcele ili njihovi djelovi mogu se ograđivati uz sledeće uslove:

- parcele se mogu ograđuju zidanom ogradom do visine od 0,90m (računajući od kote trotoara) ili transparentnom ogradom do visine od 1,5m;
- zidane i druge vrste ograda postavljaju na regulacionu liniju, i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu unutar urbanističke parcele koja se ograđuje;
- ograde i kapije na uglu ne mogu biti više od 0,90m računajući od kote trotoara, zbog obezbeđenja vizuelne preglednosti raskrsnice;
- vrata i kapije na uličnoj ogradi mogu se otvarati jedino prema unutrašnjosti urbanističke parcele.

Uslovi za rješavanje mirujućeg saobraćaja:

Obavezno je planiranje parking mjesta u okviru urbanističke parcele (1,5 PM/stanu na 100m²; 1,5 PM/apartmanu na 60m²).

S poštovanjem,

Kontakt osoba:

Lidija Mikijelj – Samostalni savjetnik I

lidija.mikijelj@budva.me

+382 33 403 821

Dostavljeno:

- Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj (7 primjeraka)
- Spisi predmeta
- a/a



V.d. Glavni gradski arhitekta
Jelena Lazić, M. Arch.

Hitnost

Prenos

Uplata

Isplata



NALOG PLATIOCA

**BALKEP HIRJANEN
REZEVICI DOO**

(Naziv platioća)

(Transakcioni račun platioća)

(Model)

(Poziv na broj zaduženja)

EUR = 3,00 =

(Iznos)

(Šifra plaćanja)

510-817677-39

(Transakcioni račun primaoca plaćanja)

(Svrha plaćanja)

LAT

Opština Budva

(Naziv primaoca plaćanja)

(Pečat i potpis platioća kao inicijatora)

(Potpis primaoca plaćanja)

(Datum izvršavanja)

(Mjesto i datum podnošenja)

POŠTA 85310 21101 09.00
(Model) 00105 92240 3.00 + 0.30 = 3.30
510000000817677739

(Firma/Signature)

(Date/Date of signature)

Omgivet af
Pertheng

(Elev/Student)

TH17

(Elev/Student)

ISE NE AI 01010
PFAKEL HEDVIGER
NYEDG ATALIGA

(Firma/Signature)

(Date/Date of signature)

210000000012873723
00102 03340 400 + 0.30 = 2770
6017 2231 0 N1101 00 09 30 38 09 78

2020-08-28-848

(Elev/Student)

210 - 2770 = 24830

(Date)

2020 = 300 = 185

(Date/Date of signature)

(Elev/Student)

(Firma/Signature)

(Date/Date of signature)

Firma/Signature

Date/Date of signature

Elev/Student

Date/Date of signature